




Lwendo lwa u ya vhugalaphukha



Zandile Malaza






Ndi mafheloni a vhege nahone kiłasi yashu i khou dalela Kruger National Park. Vhuñwe ha vhugalaphukha vhuhulwane kha shango.



Arali na sedza kha mapa, ni do vhone uri vhu tanganyisa Mpumalanga na Limpopo.

Ro takalesa!





Nga matsheloni, ra ḥangana na ane a ḥo ri tshimbidza, ane a vha mutandudzi.

“Ndi matsheloni, vhana! Ndi pfhi Wama,” u ralo. “Iyi phakha ndi fhethu ho fhumulaho, nga zwenezwo ri ambele fhasi.”





Ra tshimbila phakhani.


Hu si kale Wama a imisa basi. A sedza nga tshivhonakule tshawe. O takalesa!

“Ni khou vhona tshipuka tshi re na vhukuse ha zwithoma, tshi re kha tshelede yashu ya R200?” u ralo, u vhudzisa o sumba muri muhulwane.

Eya! Khetshila! Ri khou vhona didinngwe kha davhi ja muri. Ri na mashudu!

Ni thogomele, nguluvhedaka! Ni thogomele, phala! Hu na didinngwe ji re na ndala nga thungo!








Hu si kale Wama a imisa hafhu basi.

A ri, “Ni khou vhona tshipuka tshi re na mañanga, tshi re kha tshelede yashu ya RI00?”

Eya! Khetshila! Ri khou vhona ñari mahatsini.

Ni thogomele phele! Hu na ñari ine yo dinaleaho nga thungo!







Ra bvela phanda na u tshimbila phakhani.


Wama a imisa basi. U dovha a pfha o takalesa!

A ri, “Ni khou vhona tshipuka tshi re kha tshelede yashu ya R50?”

Eya! Khetshila! Ri khou vhona ndau fhasi ha muri. Ri na mashudu vhukuma!

*Ni thogomele, mbiди! Ni thogomele, khongoni!
Heila ndau i na mano na ղala zwa vhuhali!*








Ra bvela phanda na u tshimbila phakhani.

Zwino rothe ra vhona ndou ya muvhala wa girei phanda hashu!

Wama a ri, “Heyi phukha i re na musingo i kha tshelede yashu ya R20!”

Ni thogomele, phunguhwe! Hayo maño ndi malapfhu nahone a na vhuhali!








Ra bvela phanda phakhani.

Wama a imisa mureili wa basi. O takalesa!

A ri, “Ni khou vhona tshipuka tsho khetheaho tshi re kha tshelede yashu ya RI0?”

Eya! Ri khou vhona tshugulu mbili dzine dza khou tshimbila mahatsini.

Wama a ri vhudza uri tshugulu dici khomboni.
Zwi vhavhaho ndi uri hu ɻodiwa mananga
adzo. Ri na mashudu u dici vhona!








Wama a humbela mureili wa basi uri a ime fhethu ha pikiniki uri ri ḥe zwiliwa zwashu zwa tshiswiṭulo.

Wama a ri, “Ro vhona khulwane ḥthanu! Kale idzi phukha dzo vha dzi tshi vhidziwa ‘khulwane ḥthanu’ ngauri dzo vha dzi phukha ḥthanu dza khombo dzine dza zwimiwa.”






Musi ri tshi fhedza u ḥa zwiliwa zwa tshiswiṭulo
ra vhuyelela basini ḥa u ya hayani.

Ro lindela u vhona phukha dziṅwe musi ri tshi
humela murahu!





Vhugalaphukha ndi huñwe fhetu hu
akhamadzaho!